

TABLE 2. ELECTRICAL RATINGS

DASH # SPECIFICATION	SECONDARY VOLTAGES 3.5 V rms	SECONDARY CURRENT 3.5 amps rms		WORKING VOLTAGE V rms
		16 VA	25 VA	
01 A OR B	6	2.667	4.167	325
02 A OR B	6.3	2.540	3.968	325
03 A OR B	7	2.286	3.571	325
04 A OR B	7.5	2.133	3.333	325
05 A OR B	8	2.000	3.125	325
06 A OR B	9	1.778	2.778	325
07 A OR B	10	1.600	2.500	325
08 A OR B	11	1.455	2.273	325
09 A OR B	12	1.333	2.083	325
10 A OR B	12.6	1.270	1.984	325
11 A OR B	13	1.231	1.923	325
12 A OR B	15	1.067	1.667	325
13 A OR B	16	1.000	1.563	325
14 A OR B	18	0.889	1.389	325
15 A OR B	20	0.800	1.250	325
16 A OR B	22	0.727	1.136	325
17 A OR B	24	0.667	1.042	325
18 A OR B	26	0.615	0.962	325
19 A OR B	28	0.571	0.893	325
20 A OR B	30	0.533	0.833	325
21 A OR B	33	0.485	0.756	325
22 A OR B	36	0.444	0.694	325
23 A OR B	39	0.410	0.641	325
24 A OR B	43	0.372	0.581	325
25 A OR B	47	0.340	0.532	325
26 A OR B	51	0.314	0.490	325
27 A OR B	56	0.286	0.446	325
28 A OR B	62	0.258	0.403	325
29 A OR B	68	0.236	0.367	325
30 A OR B	75	0.213	0.333	325
31 A OR B	82	0.195	0.305	325
32 A OR B	91	0.176	0.275	325
33 A OR B	100	0.160	0.250	325
34 A OR B	110	0.145	0.227	325
35 A OR B	115	0.139	0.218	325
36 A OR B	120	0.133	0.208	325
37 A OR B	130	0.123	0.192	325
38 A OR B	150	0.106	0.166	325
39 A OR B	180	0.089	0.139	325
40 A OR B	200	0.080	0.125	440
41 A OR B	220	0.073	0.113	440
42 A OR B	240	0.067	0.104	440
43 A OR B	270	0.059	0.093	580
44 A OR B	300	0.053	0.083	580

TABLE 3.

DASH # SPECIFICATION	TYPE DESIGNATION TFSS03ZZ### * see note 4			
	16 VA		25 VA	
	NO SHIELD	WITH SHIELD	NO SHIELD	WITH SHIELD
01 A OR B	708	752	786	840
02 A OR B	709	753	787	841
03 A OR B	710	754	798	842
04 A OR B	711	755	799	843
05 A OR B	712	756	800	844
06 A OR B	713	757	801	845
07 A OR B	714	758	802	846
08 A OR B	715	759	803	847
09 A OR B	716	760	804	848
10 A OR B	717	761	805	849
11 A OR B	718	762	806	850
12 A OR B	719	763	807	851
13 A OR B	720	764	808	852
14 A OR B	721	765	809	853
15 A OR B	722	766	810	854
16 A OR B	723	767	811	855
17 A OR B	724	768	812	856
18 A OR B	725	769	813	857
19 A OR B	726	770	814	858
20 A OR B	727	771	815	859
21 A OR B	728	772	816	860
22 A OR B	729	773	817	861
23 A OR B	730	774	818	862
24 A OR B	731	775	819	863
25 A OR B	732	776	820	864
26 A OR B	733	777	821	865
27 A OR B	734	778	822	866
28 A OR B	735	779	823	867
29 A OR B	736	780	824	868
30 A OR B	737	781	825	869
31 A OR B	738	782	826	870
32 A OR B	739	783	827	871
33 A OR B	740	784	828	872
34 A OR B	741	785	829	873
35 A OR B	742	786	830	874
36 A OR B	743	787	831	875
37 A OR B	744	788	832	876
38 A OR B	745	789	833	877
39 A OR B	746	790	834	878
40 A OR B	747	791	835	879
41 A OR B	748	792	836	880
42 A OR B	749	793	837	881
43 A OR B	750	794	838	882
44 A OR B	751	795	839	883

ORDER INFORMATION:

POWER SIZE	TRANS AMERICAN PN * see note 1 & 3	SPEC. SHEET NO. * see note 2 & 3
16 VA NO SHIELD	10544-... A OR B	M27144-## A OR B
16 VA WITH SHIELD	10545-... A OR B	M27145-## A OR B
25 VA NO SHIELD	10546-... A OR B	M27146-## A OR B
25 VA WITH SHIELD	10547-... A OR B	M27147-## A OR B

CUSTOM DESIGNS AVAILABLE

* NOTES:

1. *** = SECONDARY OUTPUT VOLTAGES. SEE TABLE 2.
EXAMPLE 10537 - 12.6A = 16 VA UNIT NO SHIELD.
12.6 VRMS SECONDARY OUTPUT VOLTAGE WITH CONFIGURATION A PER FIGURE 1.
2. ## = DASH #, SEE TABLE 2.
3. A OR B = CONFIGURATION, SEE FIGURE 1.
4. TYPE DESIGNATION: TFSS03ZZ###
EXAMPLE: TFSS03XX708 = 16 VA UNIT WITH NO SHIELD AND DASH 01 SECONDARY OUTPUT VOLTAGE.

Trans American Transformer, Inc.

26 HULSE RD. • E. SETAUKET, NEW YORK 11763
ENGINEERING HOT LINE (516) 928-0771

TEL: (516) 928-0762
FAX: (516) 928-0862

THE SOURCE FOR MILITARY MAGNETICS